

AKCIONARSKO DRUŠTVO PRENOS – PODGORICA

PRAVILA ZA DODJELU RASPOLOŽIVIH PRENOSNIH KAPACITETA

NA INTERKONEKTIVNIM VEZAMA KONTROLNE OBLASTI CRNA GORA SA SUSJEDNIM
KONTROLNIM OBLASTIMA

Podgorica, decembar 2009. godine.

Pravila za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama Kontrolne oblasti Crna Gora sa susjednim kontrolnim oblastima za 2010. godinu

1. UVOD

Član 1

Pravilima za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama Kontrolne oblasti Crna Gora sa susjednim kontrolnim oblastima za 2009. godinu (u daljem tekstu Pravila) Akcionarsko društvo Prenos - Podgorica (u daljem tekstu Prenos), kao nosilac licence za operatora prenosne mreže u Crnoj Gori, definiše način pružanja usluge prekograničnog prenosa električne energije (Operativni kodeks: Pristup prenosnoj mreži). Dodjela prenosnih kapaciteta na svim interkonektivnim vezama između elektroenergetskog sistema Crne Gore i susjednih elektroenergetskih sistema obavljaće se na način koji treba da omogućiti:

- održanje sigurnog i stabilnog rada EES-a, odnosno pouzdano i kvalitetno snabdijevanje potrošača u Crnoj Gori;
- javnu i nediskriminatornu dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta;
- optimizaciju iskorišćenosti raspoloživih prenosnih kapaciteta;
- tranzit električne energije za podmirenje potrošnje izvan Crne Gore, u okviru raspoloživih prenosnih kapaciteta, a u skladu sa važećim propisima u interkonekciji.
(Operativni kodeks: Pristup prenosnoj mreži -član 2)

Član 2

Ova pravila sadrže pojmove i uslove, kao i metod za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta (ATC) na interkonektivnim vezama koje povezuju crnogorski i bilo koji od susjednih elektroenergetskih sistema.

Član 3

Ključne riječi i izrazi:

ATC – Raspoloživi prenosni kapacitet (available transmission capacity)

AAC – Prethodno dodijeljeni prenosni kapacitet (already allocated transmission capacity)

Eksplicitna aukcija – u ovim pravilima, metod dodjele prekograničnog prenosnog kapaciteta

učesniku koji ponudi najvišu cijenu u podnesenoj ponudi

Interkonektivna veza -dalekovod koji povezuje dva susjedna elektroenergetska sistema

NTC – Neto prenosni kapacitet (net transfer capacity)

Prenosni kapacitet – snaga programa razmjene na granici između dva susjedna elektroenergetska sistema.

TRM – Sigurnosna margina (Transfer reliability margin) je dio ukupnog prenosnog kapaciteta kojim se uzimaju u obzir teško predvidive reakcije interkonekcije na poremećaje u sistemu.

TTC – Ukupni prenosni kapacitet (Total transfer capacity) najveća dozvoljena snaga razmjene između dva elektroenergetska sistema, koja podliježe "n-1" kriterijumu stabilnosti rada elektroenergetskog sistema.

Zagušenje – u ovim pravilima pod zagušenjem u prenosnoj mreži podrazumijeva se pojava kada interesovanje za dodjelu prenosnog kapaciteta na interkonektivnoj vezi u određenom smjeru pređe vrijednost ATC-a na istoj vezi u istom smjeru.

2. ODREĐIVANJE PRENSNOG KAPACITETA INTERKONEKTIVNE VEZE

Član 4

Utvrđivanje neto prenosnog kapaciteta (NTC) na interkonektivnim vezama vrši se u saradnji sa susjednim operatorima prenosnih sistema, a u skladu sa preporukama i pravilima međunarodnih organizacija (UCTE, ETSO). Procedura za utvrđivanje NTC-a uvažava:

-termička, naponska i ograničenja uslovljena stabilnošću sistema;

-ukupni prenosni kapacitet koji zadovoljava kriterijum pouzdanosti „n-1“ (TTC);

-neodređenosti koje se odnose na rad EES-a (TRM); Raspoloživi kapacitet prenosne mreže podliježe ograničenjima u prenosu koja ne mogu biti planirana unaprijed, a proizilaze iz neplanirane neraspoloživosti elemenata. Raspoloživi prenosni kapacitet (ATC) predstavlja razliku NTC-a i već preuzetih obaveza prenosa (AAC).

3. ZAGUŠENJA U PRENOSNOJ MREŽI

Član 5

Zagušenje u prenosnoj mreži nastaje kada prijavljena vrijednost pograma razmjene na interkonektivnoj vezi u određenom smjeru, pređe vrijednost ATC-a na istoj vezi u istom smjeru. Zagušenje može nastati usled postojanja interesovanja za prekogranični prenos električne energije u većoj količini nego što to omogućavaju prenosni kapaciteti ili usled smanjenja prenosnih kapaciteta zbog nepredviđenih događaja u elektroenergetskom sistemu.

4. OBJAVLJIVANJE RASPOLOŽIVIH PRENOSNIH KAPACITETA

Član 6

Prenos će objavljivati usaglašenu vrijednost neto prenosnog kapaciteta (NTC) i raspoloživog prenosnog kapaciteta (ATC) na interkonektivnim vezama, kao i sve ostale informacije vezane za alokacionu proceduru, na internet stranici <http://www.tso-epcg.com>

5. METOD ALOKACIJE RASPOLOŽIVIH PRENOSNIH KAPACITETA

Član 7

Utvrđivanje vrijednosti raspoloživih prekograničnih prenosnih kapaciteta Prenos će obavljati u skladu sa metodologijom definisanom bilateralnim ugovorima ili na drugi način postignutim dogovorima sa operatorima prenosnih sistema susjednih kontrolnih oblasti. Prenos će vršiti alokaciju dijela raspoloživog prenosnog kapaciteta (ATC) na interkonektivnim vezama Kontrolne oblasti Crna Gora. Prenos je odgovoran za polovinu ukupno raspoloživog prenosnog kapaciteta osim ako se sa operatorima prenosnih sistema u interkonekciji ne postigne drugačiji dogovor.

Član 8

Prenos vrši procjenu vrijednosti NTC-ova za narednu godinu, na osnovu koje može na godišnjoj aukciji ponuditi dio prekograničnih prenosnih kapaciteta. Dio godišnje procijenjenog ATC-a za koji je odgovoran, Prenos će dodjeljivati primjenom metode eksplicitne aukcije. U slučaju da redovni mjesečni proračuni ne potvrde predviđene godišnje vrijednosti, Prenos zadržava pravo da smanji ili ukine prenosne kapacitete dodijeljene na godišnjoj aukciji po principu iz Člana 42.

Član 9

Na mjesečnom nivou, dio ATC-a za koji je odgovoran, Prenos će alocirati primjenom metode eksplicitne aukcije. Prenos može rezervirati dio mjesečnog prenosnog kapaciteta za dnevnu alokaciju, o čemu će učesnici biti blagovremeno obaviješteni.

Član 10

U slučaju povećanog interesovanja za preostali dio ATC-a za koji je odgovoran, Prenos će organizovati dnevne eksplicitne aukcije.

Član 11

Neiskorišćeni prenosni kapacitet može biti dodijeljen na unutar-dnevnom nivou po principu "first come – first served" uz obostranu saglasnost nadležnih operatora prenosnog sistema.

Član 12

Prenos zadržava pravo rezervacije dijela prekograničnih prenosnih kapaciteta za potrebe obezbjeđenja sistemskih usluga u crnogorskom i susjednim elektroenergetskim sistemima.

6. UČESNICI U ALOKACIONOJ PROCEDURI

Član 13

Pravo učešća na aukciji za dodjelu prenosnih kapaciteta imaju subjekti koji su kod Prenosa registrovani kao korisnici sa pravom učešća u alokacionoj procedure definisanoj ovim Pravilima¹.

Član 14

Učesnici koji po prvi put učestvuju na alokacionoj aukciji, moraju podnijeti Prijavu za registraciju za učešće u alokacionoj proceduri², zajedno sa Izjavom o prihvatanju obaveza i uslova definisanih Pravilima, najkasnije 5 dana prije isteka roka za najavljanje učešća na alokacionoj aukciji. Podnosilac je dužan da kod Prenosa provjeri prijem podnesenih dokumenata. Po prijemu prijave, Prenos je dužan da u roku od 3 dana razmotri zahtjev, te da u slučaju pozitivnog rješavanja istog, predloži Učesniku na potpisivanje Ugovor o učešću na aukcijama za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta i korišćenju prekograničnih prenosnih kapaciteta.

Član 15

Prenos može uskratiti pravo učešća na aukciji registrovanom korisniku koji ne ispuni obaveze preuzete Izjavom o prihvatanju obaveza i uslova definisanih Privremenim pravilima, kao i zasebnim Ugovorima o pristupu mreži.

¹ Registrovani korisnik – korisnik koji posjeduje Potvrdu o registraciji za učešće u alokacionoj proceduri izdatu od Prenosa.d..

² Prijava za registraciju za učešće u alokacionoj proceduri i prateća Izjava o prihvatanju obaveza i uslova definisanih Pravilima dostupni su na internet stranicama Prenos a.d. (www.tso-epcg.com)

Član 16

Poštujući ciljeve Operativnog kodeksa - Pristup prenosnoj mreži (član 2), Prenos kategoriše učesnike u alokacionoj proceduri, na sledeći način:

-Snabdjevač – korisnik prenosne mreže koji učestvuje u podmirivanju potrošnje u elektroenergetskom sistemu Crne Gore;

-Tranziter – korisnik prenosne mreže koji tranzitira električnu energiju kroz Kontrolnu oblast Crna Gora.

Član 17

Da bi bio tretiran kao Snabdjevač, učesnik u alokacionoj proceduri mora posjedovati odgovarajuću Licencu za snabdjevanje električnom energijom u Crnoj Gori, izdatu od strane Regulatorne agencije za energetiku. Učesnik u alokacionoj proceduri, koji ne posjeduje Licencu iz prethodnog stava, može biti tretiran kao snabdjevač u slučaju čvrsto ugovorene isporuke električne energije za potrebe potrošnje u Crnoj Gori.

Učesnici koji posjeduju status snabdjevača mogu aplicirati za kapacitet u skladu sa dijagramom isporuke na osnovu koje im je dodijeljen status snabdjevača

Strane obuhvaćene ugovorom iz ovog člana blagovremeno će dostaviti Prenosu potrebne potvrde o postojanju istog.

7. PREDMET ALOKACIONE AUKCIJE

Član 18

Alokaciona aukcija prekograničnih prenosnih kapaciteta odnosi se na pravo prekograničnog prenosa električne energije koje definišu sledeći parametri:

-interkonektivna veza (Prenos - EMS, Prenos. –NOS BiH ili Prenos - OST)

-smjer (uvoz ili izvoz)

- period važenja (od 1.1. u 00:00 do 31.12 u 24:00 za godinu koja je predmet godišnje aukcije, od prvog dana u mjesecu koji je predmet aukcije u 00:00 do poslednjeg dana istog mjeseca u 24:00, kod mjesečne aukcije ili od 00:00 do 24:00 - dana koji je predmet dnevne aukcije).

8. PROCEDURA ALOKACIONE AUKCIJE

Član 19

Prenos redovno objavljuje vrijednosti raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama sa susjednim sistemima. Godišnji raspoloživi kapacitet (ATC) objavljuje se najkasnije do 15. decembra godine koja prethodi godini na koju se aukcija odnosi. Mjesečni raspoloživi kapacitet (ATC) objavljuje se najkasnije do 15-og u mjesecu koji prethodi mjesecu na koji se aukcija odnosi.

Dnevni raspoloživi kapacitet (ATC) objavljuje se najkasnije do 08:30h sati radnog dana koji prethodi

danu na koji se aukcija odnosi. Informacije o raspoloživim kapacitetima se mogu naći na internet stranici ili dobiti putem telefona +382 20 202 995 i +382 20 407 622.

Član 20

Učesnici u alokacionoj aukciji najavljuju svoje učešće najkasnije do 15:00 dana koji prethodi danu održavanja godišnje i mjesečne aukcije ili najkasnije do 9:00 dana koji prethodi predmetnom danu dnevne aukcije.

Član 21

Učesnici u alokacionoj aukciji daju ponude za preuzimanje dijela raspoloživih prenosnih kapaciteta u vremenskom intervalu koji Prenos objavljuje na internet stranicama, a najkasnije do dvadesetpetog dana mjeseca koji prethodi predmetnom mjesecu aukcije, odnosno do 09:30h dana koji prethodi predmetnom danu dnevne aukcije. Format ponude propisuje Prenos, a sadrži:

- podatke o učesniku
 - interkonektivnu vezu i smjer transakcije
 - šifru alokacionog perioda
 - proizvod
 - cijenu u slučaju zagušenja
 - kategoriju učesnika (transakcije)
- vrijeme podnošenja ponude Učesnik je dužan da provjeri prispjeće ponude kod Prenos-a i sa njim usaglasi vrijeme podnošenja ponude.

Član 22

Ponuda važi do pisanog povlačenja iste ili do završetka alokacione aukcije. U slučaju povlačenja ponude Učesnik je dužan da od Prenosa traži potvrdu istog.

Član 23

Skup prispjelih ponuda čini listu ponuda. Po isteku vremena za podnošenje ponuda pristupa se sortiranju liste ponuda. Pri sortiranju liste ponuda primjenjivaće se "kategorija / cijena / vrijeme" kriterijum. To znači da će se u prvom stepenu sortiranja prioritet dati ponudi Snabdjevača u odnosu na ponudu Tranzitera, u drugom stepenu prioritet ima ponuda sa većom cijenom u slučaju zagušenja, a u trećem stepenu prioritet ima ponuda sa ranijim vremenom podnošenja.

Član 24

Raspoloživi prenosni kapacitet alocira se shodno redoslijedu na sortiranoj listi ponuda. Učesnicima koji se nalaze na listi ponuda dodjeljuje se traženi prenosni kapacitet sve dok se ne iskoristi ukupan prenosni kapacitet koji je predmet aukcije ili dok se ne podmire zahtjevi svih učesnika sa liste ponuda.

Član 25

U skladu sa Operativnim kodeksom – Pristup prenosnoj mreži, Prenos i učesnici aukcije kojima je dodijeljen kapacitet potpisuju Ugovor o pristupu

prenosnoj mreži za svaki odobreni prenos električne energije, najkasnije 5 radnih dana nakon dana aukcije, za mjesečne i godišnje, dok se za dnevne aukcije isti potpisuje istog dana.

9. CIJENA ALOCIRANOG KAPACITETA

Član 26

“Ukoliko na interkonektivnoj vezi čiji je raspoloživi kapacitet predmet aukcije nije bilo zagušenja, cijena alociranog kapaciteta je 0 EUR/MWh.

Član 27

“Ukoliko na interkonektivnoj vezi čiji je raspoloživi kapacitet predmet aukcije javilo zagušenje, Učesnik alokacione aukcije dužan je za alocirani kapacitet platiti naknadu za pruženu uslugu upravljanja zagušenjima. Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh za ponude sa statusom Tranziter, odnosno 0.50 EUR/MWh za ponude Snabdjevača”.

Član 28

Sredstva prikupljena po osnovu naplate za usluge upravljanja zagušenjima biće obuhvaćena regulatorno dozvoljenim prihodom.

10. KORIŠĆENJE KAPACITETA

Član 29

U skladu sa ciljem Operativnog kodeksa – Pristup prenosnoj mreži (član 2), vezano za optimizaciju iskorišćenosti raspoloživih prenosnih kapaciteta, Prenos obavezuje korisnike kapaciteta da, po izvršenoj alokaciji, prijave eventualna odstupanja dijagrama snage transakcije od dijagrama snage alociranog kapaciteta. Na ovaj način utvrđuje se korigovani alocirani kapacitet svakog od učesnika.

Član 30

Korisnik prava prekograničnog prenosa dužan je da prijavi neiskorišćeni mjesečni kapacitet dobijen na godišnjoj aukciji najkasnije do 10-og u mjesecu koji prethodi predmetnom mjesecu aukcije.

Član 31

Korisnik prava prekograničnog prenosa dužan je da prijavi neiskorišćeni mjesečni kapacitet dobijen na mjesečnoj aukciji najkasnije tri dana prije početka predmetnog mjeseca.

Član 32

Korisnik prava prekograničnog prenosa dužan je da prijavi neiskorišćene dnevne kapacitete dobijene na mjesečnoj aukciji. Korisnik prava prekograničnog prenosa može koristiti ovu mogućnost jednom nedjeljno, a krajnji rok za prijavljivanje je dva radna dana unaprijed do 12:00. Prijavljeni neiskorišćeni kapaciteti biće ponudjeni na dnevnim aukcijama.

Član 33

Korisnik prava prekograničnog prenosa dužan je da plati ukupnu cijenu alociranog kapaciteta bez obzira na stepen iskorišćenosti istog.

Član 34

Korisniku prava prekograničnog prenosa iz kategorije Snabdjevač naplaćivaće se penali u slučaju da stepen iskorišćenja korigovanog alociranog kapaciteta ne pređe 90%. Za svaki neiskorišćeni MWh korigovanog alociranog kapaciteta Snabdjevač će platiti nadoknadu koja odgovara najvećoj od marginalnih cijena zagušenja na odgovarajućoj granici, postignutoj na godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj aukciji za odgovarajući period i ne manju od 1 EUR/MWh, ako Ugovorom o pristupu prenosnoj mreži nije drugačije definisano.

Član 35

Korisnik prava prekograničnog prenosa iz kategorije Snabdjevač koji za isti period prijavljuje uvoz i izvoz ne može se pozivati na prava kategorije Snabdjevač za zajednički dio dijagrama snage ovih transakcija, odnosno ne može se pozivati na prava snabdjevača prilikom obezbjeđivanja prenosnog kapaciteta za potrebe tranzitiranja.

Član 36

Pravo korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta je tipa “iskorist ili izgubi”. To znači da nakon prijavljivanja konačnog voznog reda, korisnik gubi pravo korišćenja njime nepotvrđenog dijela prekograničnog prenosnog kapaciteta.

Član 37

Pravo korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta, stečeno u skladu sa ovim Pravilima, registrovani učesnici mogu međusobno prenositi. Prenosjenje prava korišćenja prekograničnog kapaciteta obavlja se u skladu sa uslovima definisanim međusobnim ugovorom primarnog i sekundarnog vlasnika, o čemu su obje strane dužne blagovremeno obavijestiti Prenos. Za prenošenje prava korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta dobijenog u svojstvu snabdjevača, neophodna je pisana saglasnost svih strana uključenih u proceduru dodjele kapaciteta za ovu kategoriju. Prenos se obavezuje da će prihvatiti sve izmjene nosilaca prava prekograničnog prenosa električne energije nastale po ovom osnovu, pod uslovom da su prijavljene:

- najkasnije dva dana od dana sprovođenja mjesečne aukcije za mjesečne izmjene
- najkasnije do 9:45 dan unaprijed za dnevne izmjene

Član 38

Prenošenjem prava korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta na treće lice učesnik u Aukciji zadržava obaveze proistekle iz učešća u Aukciji i Ugovora o pristupu prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnih prenosnih kapaciteta. Prenos nije

odgovorna za eventualne probleme proistekle iz ugovora o prenosu prava korišćenja prekograničnih kapaciteta sklopljenih na sekundarnom tržištu.

11. OBRAČUN I PLAĆANJA

Član 39

Prenos će, najkasnije 6 radnih dana nakon dana alokacije dostaviti odgovarajuću fakturu, korisniku prenosnog kapaciteta za dodijeljeni kapacitet na mjesečnoj alokaciji, zasnovanu na ponuđenoj cijeni u slučaju zagušenja i uvećanu za vrijednost odgovarajućih poreza.

Faktura za odgovarajući mjesec sa godišnje aukcije će biti dostavljena najkasnije 25. dana u mjesecu koji predhodi mjesecu korišćenja kapaciteta.

Faktura za dodijeljeni kapacitet na dnevnim aukcijama će biti dostavljena nakon isteka mjeseca u kojem je kapacitet korišćen.

Korisnik je dužan da plati fakturisani iznos najkasnije 5 dana od dana dostavljanja fakture.

Prenos ima pravo da zabrani dalje učešće u alokacionim aukcijama korisniku prenosnog kapaciteta koji na vrijeme ne izmiri sve svoje finansijske obaveze ili se ne pridržava Ugovora o učešću na aukcijama za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta i korišćenju prekograničnih prenosnih kapaciteta.

12. NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI

Član 40

Nepredviđene okolnosti odnose se na nemogućnost normalnog sprovođenja alokacione aukcije, kao i na iznenadne poremećaje u elektroenergetskom sistemu.

Član 41

U slučaju nepredviđenih okolnosti koje se odnose na nemogućnost normalnog sprovođenja alokacione aukcije Prenos zadržava pravo da promijeni termin aukcije uz blagovremeno obavještanje prijavljenih učesnika.

Član 42

U slučaju nepredviđenih poremećaja u elektroenergetskom sistemu, Prenos zadržava pravo da smanji ili prekine one odobrene prenose električne energije koji izazivaju zagušenja u prenosnoj mreži. Ukidanje dodijeljenog prava prenosa vršiće se na osnovu sortirane liste ponuda dobijene na aukciji, počev od ponude sa najmanjim težinskim faktorom.

Član 43

Dio cijene alociranog kapaciteta koji proizilazi iz kapaciteta koji korisnik nije mogao iskoristiti usljed aktivnosti Prenos preduzetih u skladu sa predhodnim članom se ne naplaćuje korisniku.

Član 44

Prenos ne snosi odgovornost za štete nastale usljed smanjenja ili prekida odobrenog prenosa električne energije sprovedenih zbog nepredviđenih okolnosti.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45

Regulatorna Agencija za energetiku nadležna je za nadgledanje procesa određivanja kapaciteta i njegove alokacije.

Član 46

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na veb stranici Društva, a primjenjivaće se do 31.12.2010. godine.

Br. 30-00 _____
Podgorica, _____ 2009. godine

Predsjednik Odbora,
Zoran Đukanović, dipl.el.ing.